



**CRNA GORA**  
**Opština Bijelo Polje**  
Služba zaštite i spašavanja  
Broj 13-037/22-3036  
Bijelo Polje, 24.03.2022. godine

Na osnovu člana 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 44/12, 30/17), Komandir Službe zaštite i spašavanja d o n o s i:

**V O D I Č**  
**za pristup informacijama u posjedu Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje**

**I. Osnovni podaci**

Naziv organa: Služba zaštite i spašavanja  
Sjedište i adresa: Ul. Tršova bb, Bijelo Polje  
Tel. 050/ 123  
e-mail: [zastita@bijelopolje.co.me](mailto:zastita@bijelopolje.co.me)

**II. Vrste informacija u posjedu Službe zaštite i spašavanja**

Služba zaštite i spašavanja, Bijelo Polje (u daljem tekstu Služba) u posjedu ima sledeće informacije:

- Informacije o Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi
- Informacije o godišnjim Programima rada Službe
- Informacije o godišnjim Izvještajima o radu Službe
- Informacije o Zahtjevima NVO za dostavu informacija po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama
- Informacije o Izvještajima o ocjenjivanju rada službenika i namještenika
- Informacije o rješenjima po osnovu ostvarivanja radnih prava službenika i namještenika Službe
- Informacije o rješenjima o prestanku radnog odnosa
- Informacije o Godišnji planovima korišćenja godišnjih odmora
- Informacije o rješenja o godišnjim odmorima
- Informacije o evidencijama prisutnosti na radu
- Informacije o Knjizi dežurstava

- Informacije o Nalozima
- Informacije o Ugovorima
- Informacije o Računima

### **III. Normativna akta**

Zakoni i podzakonski propisi koje Služba primjenjuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti:

- Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG br. 02/18, 034/19, 038/20)
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG br.002/18, 034/19, 008/21)  
(Sl.list CG br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14, 53/14, 16/16, 02/18).
- Zakon o zaštiti i spašavanju (Sl.list CG br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21)
- Zakon o upravnom postupku (Sl.list CG br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17).

#### **Interni akt:**

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi zaštite i spašavanja.

#### **Podzakonska akta:**

- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje.
- Uredba o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave

### **IV. Procedura za ostvarivanje pristupa informacijama u posjedu Službe**

#### **1. Pokretanje postupka**

Postupak za pristup informacijama pokreće se na pisani ili usmjereni zahtjev lica koje traži pristup informaciji.

Zahtjev za pristup informaciji podnosi se:

- Neposredno Gradanskom birou Opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb, Bijelo Polje radnim danom u vremenskom periodu od 07:00h do 15:00h;
- Putem pošte na adresu Služba zaštite i spašavanja Opštine Bijelo Polje, ul. Tršova bb Bijelo Polje;
- Putem e-mail-a: [zastita@bijelopolje.co.me](mailto:zastita@bijelopolje.co.me)

Zahtjev za pristup informaciji koji se podnosi usmeno, podnosi se neposredno uz zapisnik.

Zahtjev za pristup informaciji treba da sadrži:

- Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;
- Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
- Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa pravnog lica, odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika).

Za

podnosenje zahtjeva za pristup informaciji ne plaća se taksa.

## 2. Način pristupa informaciji

- Neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Službe zaštite i spašavanja, odnosno organa uprave;
- Prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Službe zaštite i spašavanja, odnosno organa uprave;
- Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane Službe zaštite i spašavanja, odnosno organa uprave, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem;

Služba će, kada je to moguće i primjерeno, izvršiti konvertovanje postojećeg formata informacije u elektronsku, odnosno analognu formu (skeniranje, kopiranje).

## V. Način pristupa informacijima licima sa invaliditetom

Licu sa invaliditetom omogućava se pristup informaciji na način i u obliku koji odgovara njegovoj mogućnosti i potrebama.

## VI. Rok za rješavanje po zahtjevu i rok za izvršenje Rješenja

- Po zahtjevu za pristup informaciji, kada je ona javno objavljena, donosi se Obavještenje, u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, u pisanoj formi;
- O zahtjevu za pristup informaciji Služba zaštite odlučuje rješenjem u roku od petnaest dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
- Pristup informaciji se ostvaruje u roku od 3 dana od dana dostavljanja rjesenja kojim je prisup dozvoljen, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka ako su oni rješenjem odredjeni.
- Ako je zahtjev za pristup nepotpun ili nerazumnjiv, ovlašćeno lice će pozvati podnosioca da zahtjev dopuni u roku od osam dana. U ovom slučaju, rok za rješavanje počinje teći od dana podnošenja ispravljenog zahtjeva.
- Ako se pristup informaciji traži radi zaštite života ili slobode lica, rješava se u roku od četrdeset osam časova od časa podnošenja zahtjeva;
- Rok se može produžiti za osam dana, ako se:

- a) traži pristup izuzetno obimnoj građi;
- b) traži pristup informaciji koja sadrži podatak koji je označen stepenom tajnosti;
- c) pronalaženje tražene informacije zahtjeva pretraživanje većeg broja informacija, zbog čega se značajno otežava redovni rad Službe zaštite i spašavanja

## **VII. Pravna zaštita**

Protiv rješenja i zaključaka Službe, donijetih po zahtjevu za pristup informacijama, žalba se izjavljuje Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, u roku od petnaest dana.

Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koji sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti može se tužbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore.

## **VIII. Troškovi postupka**

- Podnositelj zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.
- Podnositelj će uplatu izvršiti na žiro račun Budžeta Crne Gore, a visina troškova se određuje na osnovu Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (Sl.list CG br.66/16).
- Troškove postupka za pristup informaciji podnositelj plaća prije omogućavanja pristupa informaciji.
- Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaz da je uplatio troškove postupka u utvrđenom iznosu, Služba, odnosno organ uprave mu neće omogućiti pristup traženoj informaciji.
- Ako je podnositelj zahtjeva lice sa invaliditetom i lice u stanju socijalne potrebe, troškovi postupka se ne plaćaju.

## **IX. Ovlašćena i odgovorna lica**

Za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama u posjedu Službe zaštite i spašavanja odlučuje Komandir Službe .

Lice koje postupa po zahtjevima za slobodan pristup informacijama po nalogu komandira je Savjetnik za preventivne i pravne poslove.

Lice odgovorno za odlučivanje o zahtjevima i donošenje rješenja je komandir Službe zaštite i spašavanja.

## **X. Objavljivanje Vodiča**

Vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje i na web sajtu Opštine Bijelo Polje

***KOMANDIR***  
***Milonja Rakonjac***